


BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
GRAD ZAVIDOVIĆI



Broj: 02-04-765/25-AP-2  
Datum: 09.04.2025. godine

GRADSKO VIJEĆE ZAVIDOVIĆI  
n/r PREDSJEDAVAJUĆA GRADSKOG VIJEĆA  
Hadžić dr Amira, spec. radiolog

PREDMET: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove  
„Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa izvještajem o radu  
Upravnog odbora za 2024. godinu, dostavlja se

U prilogu akta dostavljam Vam Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2024. godinu.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2024. godinu, dostavljam Gradskom vijeću Zavidovići radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

S poštovanjem

Dostavljeno:

1. Naslovu,
2. U spis.

Akt pripremila: F.M.  
(Fatima Merdanović)


Akt pregledao: Nermin  
(Nermin Čahtarević)



GRADONAČELNICA

mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
GRAD ZAVIDOVIĆI  
Služba za upravu društvenih djelatnosti,  
pitanja boraca i opću upravu



Broj: 04-45-18/25-AP-66

Datum: 7.4.2025. godine

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE  
-O v d j e-

PREDMET: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2024.godinu, dostavlja se-

U skladu sa Programom rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 2/2025) u prilogu akta dostavljamo Vam Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora Ustanove za 2024.godinu, radi prosljeđivanja materijala Stručnoj službi Gradskog vijeća.

Predmetni izvještaji planirani su za aprilsku sjednicu Gradskog vijeća Zavidovići.

S poštovanjem,

Prilog:


- Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Centar za socijalni rad" Zavidovići, 1x-
- Izvještaj o radu Upravnog odbora JU "Centar za socijalni rad" Zavidovići, 1x-

Dostavljeno:

1. Naslovu,

2.a/a.

Akt pripremila:

  
(Asima Merdanović)



POMOĆNIK GRADONAČELNICE

  
Idriž Alihodžić, prof.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
GRAD ZAVIDOVIĆI  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZAVIDOVIĆI  
tel. 032/868-210, 032/868-211

Broj: 01-04-5-153-3/25  
Dana: 28.03.2025. godine

## GRAD ZAVIDOVIĆI

- Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu

**PREDMET:** Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Zavidovići za 2024. godinu - *dostavlja se*

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Zavidovići za 2024. godinu.

S poštovanjem,



Direktor

Mirnesa Husanović, dipl.scr

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
GRAD ZAVIDOVIĆI  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZAVIDOVIĆI  
**- UPRAVNI ODBOR -**

Broj: 01-04-5-153-2/25  
Dana, 27.03.2025. godine

Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Zavidovići na sjednici održanoj dana 27.03.2025. godine *donosi*

## **ODLUKU**

**o usvajanju izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Zavidovići za 2024. godinu**

### **Član 1.**

Usvaja se izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Zavidovići za 2024. godinu.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
Adis Hadžić, dipl.oec.

*Hadžić Adis*

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
GRAD ZAVIDOVIĆI  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZAVIDOVIĆI

## **IZVJEŠTAJ O RADU**

*JU Centar za socijalni rad Zavidovići*

*sa izvještajem o radu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Zavidovići  
za 2024. godinu*

*ZAVIDOVIĆI, mart 2025. godine*

Na osnovu člana 42. Pravila JU Centar za socijalni rad Zavidovići, Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Zavidovići ra na svojoj sjednici održanoj dana 27.03.2025. godine, *usvojio je*

## **IZVJEŠTAJ O RADU**

### ***JU Centar za socijalni rad Zavidovići za 2024. godinu***

#### **UVOD**

Centri za socijalni rad osnivaju se radi obavljanja poslova neposredne socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom utvrđenih zakonima o socijalnoj zaštiti (federalni i kantonalni zakoni), kao i radi obavljanja drugih poslova utvrđenih zakonom, drugim propisima i općim aktima.

Socijalni rad je stručna i znanstveno utemeljena djelatnost na preduzimanju mjera i akcija u cilju preventivnog djelovanja, tj. sprečavanja pojava socijalnih problema u lokalnoj zajednici, grupi i kod pojedinca, kao i rješavanje stanja socijalne potrebe pojedinca, grupe i zajednice, uz njihovo puno angažovanje, kada im je pomoć potrebna.

Socijalnom potrebom smatra se trajno ili privremeno stanje u kome se nalazi građanin ili porodica, prouzrokovano ratnim događajima, elementarnim nesrećama, općom ekonomskom krizom, psihofizičkim stanjem pojedinca ili drugih razloga, koji se ne mogu otkloniti bez pomoći drugog lica, odnosno pomoći društvene zajednice.

Zadacima socijalnog rada smatraju se:

- istraživanje socijalnih problema i pojava,
- planiranje širih i sveobuhvatnih mjera,
- iniciranje programa mjera za pojedine akcije,
- razvijanje preventivnog rada u cilju smanjenja potrebe za pružanjem neposredne pomoći,
- koordinacija i saradnja u rješavanju socijalnih problema,
- pružanje pomoći grupama i pojedincima kada nisu u stanju da sami riješe svoje probleme.

Djelatnost Centra je socijalna zaštita, a obavljanje te djelatnosti regulisano je:

- Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“, broj: 36/99, 54/04 i 39/06),
- Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 03/15, 02/16 i 16/22),
- Porodičnim zakonom Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/05 i 41/05).

Djelujući u funkciji organa starateljstva, Centar primjenjuje, pored gore navedenih zakona, i sljedeće propise:

- Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22),
- Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine FBiH“, broj: 22/05, 51/06 i 20/13)
- Krivični zakon („Službene novine FBiH“, broj: 36/03),
- Zakon o izvršenju krivičnih sankcija („Službene novine FBiH“, broj: 44/98 i 12/09),
- Zakon o ličnom imenu („Službeni novine FBiH“, broj: 7/12),
- Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama („Službene novine FBiH“, broj: 37/01),
- Zakon o hraniteljstvu u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 19/17)
- Zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 75/21)
- Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/22)
- Uputstvo o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvojenje („Službene novine FBiH“, broj: 18/06),
- Uputstvo o načinu vođenja zapisnika i spisa predmeta o usvojenju („Službene novine FBiH“, broj: 23/06),
- Uputstvo o načinu vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci („Službene novine FBiH“, broj: 17/06),
- Pravilnik o vođenju evidencije sudskih odluka i sporazuma o izražavanju djece i roditelja („Službene novine FBiH“, broj: 17/06),
- Pravilnik o vođenju evidencije o izrečenim zaštitnim mjerama osobama koje su štice zaštitnom mjerom i o nasilnim osobama kojima u izrečene zaštitne mjere ("Službene novine FBiH", broj: 95/13),
- Pravilnik o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioc nasilja u porodici ("Službene novine FBiH", 19/14),
- Uputstvo o vođenju evidencije i dokumentacije o osobama stavljenih pod starateljstvo i poduzetim mjerama starateljstva o imovini šticenika („Službene novine FBiH“, broj: 17/06),
- Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece na području općina Žepče, Zavidovići i Maglaj od 10.03.2020. godine

Centar se u izvršavanju svojih zakonom utvrđenih obaveza pridržava i odgovarajućih konvencija, kao što su Konvencija o osnovnim ljudskim pravima, Konvencija o pravima djeteta, Konvencija o ostvarivanju alimentacionih prava u inostranstvu i dr.

Najznačajniji poslovi Centra su sljedeći:

- Rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti socijalne i dječije zaštite u prvom stepenu,
- Priprema i provođenje odgovarajućih oblika i mjera socijalne i porodično-pravne zaštite,
- Neposredno pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, savjetodavnih usluga i stručne pomoći pojedincima i porodicama,
- Poslovi starateljstva,
- Otkrivanje i praćenje socijalnih potreba građana u cilju poduzimanja adekvatnih mjera za njihovu zaštitu,
- Razvoj i unapređenje preventivnih aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema zajedno sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama,
- Vođenje evidencije i dokumentacije o korisnicima i realizovanim oblicima i mjerama njihove zaštite.

## **SOCIJALNA ZAŠTITA**

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona, propisano je, pored ostalog, ko su korisnici socijalne zaštite i koja su prava iz socijalne zaštite. Korisnici socijalne zaštite po ovom zakonu su osobe koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i to:

1. djeca bez roditeljskog staranja,
2. odgojno zanemarena djeca,
3. odgojno zapuštena djeca,
4. djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,
5. osobe sa invaliditetom i osobe ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju,
6. materijalno neosigurane i za rad nesposobne osobe,
7. stare osobe bez porodičnog staranja,
8. osobe sa društveno negativnim ponašanjem,
9. osobe i porodice u stanju socijalne potrebe kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Po ovom Zakonu prava iz socijalne zaštite su:

1. novčana i druga materijalna pomoć,
2. osposobljavanje za život i rad,
3. smještaj u ustanove socijalne zaštite,
4. usluge socijalnog i drugog stručnog rada,

### **STALNA NOVČANA POMOĆ**

U 2024. godini ovaj oblik zaštite koristilo je 143 korisnika. U finansiranju ovog oblika zaštite sa 60% sredstava učestvuje Kanton, a 40% sredstava iz budžeta Grada Zavidovići. Visina pomoći kretala se od 163,54 KM do 221,26 KM mjesečno, zavisno od broja članova domaćinstva. Prava na ovaj oblik zaštite ostvaruju osobe koje su nesposobne za rad, nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje i nemaju članove porodice koji su po zakonu obavezni da ih izdržavaju ili ako ih imaju da ta lica nisu u mogućnosti da izvršavaju obaveze izdržavanja, što sve u postupku utvrđuje Centar za socijalni rad.

Sva prvostepena rješenja, kojim se priznaje pravo na stalnu novčanu pomoć, podliježu reviziji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona.

### **JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI**

Pravo na jednokratnu i privremenu novčanu pomoć imaju lica i porodice ukoliko nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje, a to je 10% od prosječne plaće katona po članu domaćinstva, te da nemaju članove porodice koji su po zakonu obavezni da ih izdržavaju. Jednokratna novčana pomoć može se odobriti istom licu najviše dva puta u toku kalendarske godine. Visina jednokratne novčane pomoći utvrđuje se u iznosu od 50,00 do 200,00 KM. Ovaj oblik zaštite u 2024. godini koristila su 239 korisnika.

## CIVILNE ŽRTVE RATA

Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“ 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), definisan je pojam civilne žrtve rata (CŽR), kojom se smatra svaka osoba kod koje je tokom rata i neposredne ratne opasnosti, usljed ranjavanja i nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja (od najmanje 60%) ili nestanak i pogibiju osobe.

Ovim Zakonom nije postavljano vremensko ograničenje za priznavanje statusa CŽR, što znači da se status priznaje i osobama kod kojih je došlo do naknadnog oštećenja organizma, ispoljavanja i pogoršavanja bolesti, dugog razdoblja liječenja, pogoršavanja opšteg zdravstvenog stanja, mentalnog oštećenja i drugog. U Centru su evidentni novi zahtjevi za priznavanje pravo ovim kategorijama stanovništva – zaostali ratni materijal.

U 2024. godini u Centru je evidentirano 61 korisnik na ličnu invalidninu i 41 korisnik porodične invalidnine.

Sredstva za finansiranje naknade obezbjeđuju se u budžetu Zeničko-dobojskog kantona i budžetu Federacije.

Visina naknade za lične CŽR zavisi od stepena tjelesnog oštećenja, a visina naknade porodičnim žrtvama zavisi od prihoda i broja članova domaćinstva.

Visina svih oblika novčanih naknada prikazana je u finansijskom izvještaju ovog Centra koji je sastavni dio ovog izvještaja, pa se u ovom dijelu neće govoriti o visini naknada.

## ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Uputstvom Ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona propisan je način priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu, pa prema tom upustvu propisano je koje kategorije stanovništva ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu preko ovog Centra, a to su:

- a) korisnici prava na stalnu novčanu pomoć,
- b) lica starija od 65 godina muškarci, odnosno 60 godina žene,
- c) civilne žrtve rata
- d) dijete od rođenja do polsaka u osnovnu školu, ako nije zdravstveno osigurano kao član porodice osiguranika,
- e) lice smješteno u ustanove socijalne zaštite i lice koje je u postupku smještaja u ustanovu,
- f) lice koje je žrtva porodičnog nasilja i nasilja u zajednici,
- g) nezaposlena samohrana majka-porodilja za vrijeme trudnoće, porođaja i do uzrasta djeteta do godinu dana,
- h) lica sa invaliditetom i lica ometena u psihičkom ili fizičkom razvoju u smislu člana 13. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona
- i) dijete i odraslo lice smješteno u hraniteljsku porodicu.

Tokom 2024. godine pravo na zdravstvenu zaštitu dobilo je novih 139 osoba, a ukupno je 680 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu preko Centra.

## RODITELJ NJEGOVATELJ

U 2021. godini na snagu je stupio Zakon o roditeljima negovateljima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 75/21). Roditelj negovatelj u smislu ovog Zakona je roditelj lica sa 100% oštećenja organizma i I grupom dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica. Iznos naknade koju ostvaruju

roditelji njegovatelji je najniža neto plaća u FBiH. Pravo po osnovu ovog Zakona ostvarilo je 43 korisnika.

## **NERATNI INVALIDI**

Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u posebnu kategoriju korisnika socijalne zaštite svrstavaju se osobe sa invaliditetom i osobe ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju, i to djeca i odrasle osobe koje su:

- slijepe i slabovidne, gluhe i nagluhe, sa poremećajima u govoru i glasu, sa tjelesnim oštećenjima i trajnim smetnjama u psihičkom razvoju.
- sa smetnjama u psihofizičkom razvoju (lakog, umjerenog, težeg i teškog stepena),
- sa kombinovnim smetnjama (višestruko ometene u razvoju),

Osobe sa invaliditetom se radi ostvarivanja prava utvrđenim Zakonom svrstavaju u dvije grupe prema utrđenom procentu oštećenja organizma:

- prva grupa - osobe sa invaliditetom sa 100% oštećenjem organizma,
- druga grupa - osobe sa invaliditetom sa 90% oštećenja organizma.

### **Pravo na ličnu invalidninu, dodatak na njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak**

S obzirom na činjenicu da psihičko i fizičko oštećenje zahtjeva pojačane napore u svakodnevnom životu, što svakako uključuje i dodatne materijalne troškove, svrha prava na ličnu invalidninu, dodatak na njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak je pružiti pomoć ovim osobama i na taj način omogućiti im lakše prevazilaženje poteškoća u krugu njihove porodice. Lična invalidnina, dodatak na njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak određuje se srazmjerno stepenu oštećenja, na osnovu Nalaza i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo, donesenim u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju oštećenja organizma kod lica sa invaliditetom u postupku ostvarivanja prava prema Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite CŽR i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“, broj: 46/05). Mjesečni iznos lične invalidnine za prvu grupu osobe sa invaliditetom 100% iznosi 109,76 KM, a za drugu grupu sa invaliditetom 90% visina novčane naknade iznosi 82,32 KM.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica mogu ostvariti osobe sa invaliditetom i osobe ometene u psihičkom i fizičkom razvoju, kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe, jer same ne mogu udovoljavati osnovnim životnim potrebama. Visina novčane naknade za njegu i pomoć druge osobe iznosi 137,20 KM do 274,40 KM zavisno od stepena invaliditeta – 90% ili 100% mjesečno.

Ortopedski dodatak imaju osobe sa invaliditetom kod kojih je zbog tjelesnog oštećenja utvrđeno u skladu sa mišljenjem instituta došlo do amputacije najmanje jednog ekstremita ili teškog oštećenja funkcije ekstremiteta, slijepog lica kao i lica sa enukleacijom jednog oka. Ortopedski dodatak se određuje u mjesečnom novčanom iznosu 19,20 KM.

Ukupan broj lica koja su ostvarila pravo na ličnu invalidninu, dodatak na njegu i pomoć druge osobe i ortopedski dodatak je 885.

Sva prvostepena rješenja ovih korisnika po službenoj dužnosti, Centar upućuje na reviziju Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, a oni po izvršenoj reviziji vrše uplate novčanih naknada na tekuće račune korisnika.

## POMOĆ STRANIM DRŽAVLJANIMA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Ministarstvom sigurnosti BiH, donijelo je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u BiH, a prema Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, broj: 36/08).

Centar jer proveo postupak za priznavanje prava na ograničenu finansijsku pomoć za jednu porodicu – strani državljani koji su dobili izbjeglički status u BiH. Ograničena finacijska pomoć isplaćuje se u iznosu od 125,70 KM mjesečno.

## SMJEŠTAJ U USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Prema postojećem Zakonu smještaj u ustanove socijalne zaštite mogu ostvariti djeca i odrasle osobe kojima je potrebna stalna briga i potpora u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici ili na drugi način.

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite ima za cilj da licu u stanju socijalne potrebe obezbijedi socijalnu zaštitu, koja može da obuhvati stanovanje, ishranu, odijevanje, zdravstvenu i drugu njegu, vaspitanje i osposobljavanje za rad. Pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite ima vaspitno zapušten i zanemaren maloljetnik, maloljetnik bez roditeljskog staranja i maloljetnik čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, staro lice bez porodičnog staranja, pri čemu se uzimaju u obzir njegove stambene i porodične prilike.

Osposobljavanje za život i rad ostvaruju djeca ometena u psiho-fizičkom razvoju i odrasle osobe sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima.

Osposobljavanje za rad ima za cilj da djeci ometenoj i fizičkom ili psihičkom razvoju i odraslim invalidnim licima omogući osposobljavanje za rad pod posebnim uslovima prema njihovim sklonostima i preostaloj sposobnosti. Na osposobljavanje za rad upućuje se maloljetno lice ometeno u psihičkom ili fizičkom razvoju i invalidno lice, ako prema zdravstvenom stanju i drugim okolnostima ima uslove za uspješno osposobljavanje za rad.

Tokom 2024. godine na smještaju u ustanovi nalazilo se 10 djece, prema donjoj tabeli:

| <b>NAZIV USTANOVE</b>                                 | <b>BROJ ŠTIĆENIKA</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| JU "Dom-porodica" Zenica                              | 7 štićenika           |
| Dječije "Selo mira" Turija                            | 1 štićenik            |
| Ustanova za prihvata i odgoj djece „Mala škola“ Vareš | 2 štićenika           |

U toku 2024. godini na smještaju u ustanovi nalazilo se 56 odraslih štićenika:

| <b>NAZIV USTANOVE</b>                                                    | <b>BROJ ŠTIĆENIKA</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Drin            | 13 štićenika          |
| Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Bakovići        | 14 štićenika          |
| Zavod za zaštitu ženske djece i omladine Višegrad                        | 1 štićenik            |
| Ustanovu za zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić | 5 štićenika           |

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ustanova SUMERO centar za podršku osobama sa invaliditetom u zajednici Zenica                       | 9 štićenika |
| Ustanovu "Centar za zbrinjavanje i negu starih i iznemoglih lica" Zenica                            | 1 štićenika |
| Naš dom Travnik                                                                                     | 1 štićenik  |
| JU Dom za stara lica Zenica                                                                         | 3 štićenika |
| Zavod za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika Jakeš - Modriča | 1 štićenik  |
| JU Penzionerski dom sa stacionarom Zenica                                                           | 7 štićenika |
| Prihvatni centar „Duje“                                                                             | 1 štićenik  |

Smještaj u ovim ustanovama finansira se dijelom ili u potpunosti, iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona. U troškovima smještaja učestvuje štićenik sa svojim ličnim primanjima i roditelji ili staratelji, ukoliko im mjesečna primanja po članu domaćinstva prelaze 15% od prosječne plaće Kantona, a razliku do punog iznosa cijene smještaja snosi Kantona.

U ovom Centru povećan je broj zahtjeva za smještaj u ustanove socijalne zaštite, ali se ne može udovoljiti svim tim zahtjevima zbog nedovoljnih smještajnih kapaciteta ustanova. Poseban problem predstavlja smještaj duševnih bolesnika čiji je medicinski tretman okončan. Većina njih ima potrebe za institucionalnim zbrinjavanjem, ali zbog gore navedenog problema, njihovo zbrinjavanje nije moguće.

## HRANITELJSTVO

Na smještaju u hraniteljskoj porodici u 2024. godini bilo je 10 djece bez roditeljskog staranja i 2 punoljetne osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koje su bez porodičnog staranja.

Smještaj u hraniteljsku porodicu određuje se kao poseban oblik socijalne zaštite kojim se obezbjeđuje u drugoj porodici organizovan smještaj djece bez roditelja, djece lišene roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen prilikama u vlastitoj porodici ili punoljetnih osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koje su bez porodičnog staranja.

Hranitelj ima pravo na novčanu naknadu za hranitelja i naknadu za izdržavanje hranjenika.

Visina novčane naknade za tradicionalno hraniteljstvo iznosila je 160,70 KM mjesečno za hranitelja i 334,20 KM mjesečno za izdržavanje hranjenika.

Visina novčane naknade za specijalizovano hraniteljstvo iznosila je 334,20 KM mjesečno za hranitelja i 557,00 KM mjesečno za izdržavanje hranjenika.

## ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM

Zaštita porodice sa djecom prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ima za cilj:

- da se osiguraju svoj djeci približno jednaki uslovi za zdrav i pravilan tjelesni, intelektualni i emcionalni razvoj u porodici,
- potporu u ostvarivanju njene reproduktivne uloge, njezi, podizanju, odgoju i zaštiti djece i poboljšanju kvaliteta života porodice.

Prema zakonskim propisima, prava koja ostvaruje porodica sa djecom su:

1. dječiji dodatak,
2. naknada umjesto plaće ženi - majci u radnom odnosu,

3. novčana naknada ženi - majci koja nije u radnom odnosu.

## **DJEČIJI DODATAK**

U 2024. godini Centru je obrađeno je 2256 zahtjeva za ostvarivanje prava na dječiji dodatak

Zakonom je propisana revizija svih korisnika prava na dječiji dodatak svakih 12 mjeseci, pa je smo od septembra 2023. godine ulagali velike napore da završimo postupak revizije.

Postupak uvođenja korisnika u pravo i revizija tih korisnika iziskuje angažovanje većeg broja radnika jer je posao obiman i zahtjeva niz radnji prije samog donošenja rješenja o priznavanju prava (prikupljanje većine dokumentacije službenim putem, pripremanje raznih izjava za svakog korisnika), a poslije uručivanja rješenja korisnicima, nastavlja se postupak unošenja podataka o korisniku u program, razvrstavanje korisnika po bankama i slanje spiskova i rješenja Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Osim potrebe za angažovanjem većeg broja radnika na ovim poslovima, bila su nam potrebna i veća novčana sredstva zbog velikih materijalnih troškova koja nastaju prilikom uvođenja korisnika u pravo.

## **NEZAPOSLENE PORODILJE**

Pomoć ženi - majci koja nije u radnom odnosu u 2024. godini primalo je 209 porodilja u iznosu od po 1.000,00 KM mjesečno do godine dana djeteta.

Pravo na ovaj oblik zaštite imaju sve nezaposlene porodilje koje imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje šest mjeseci prije poroda.

## **ZAPOSLENE PORODILJE**

Naknadu umjesto plaće ženi-majci koja je u radnom odnosu u 2024. godini primalo je 89 porodilja. Visina naknade za zaposlene porodilje iznosila je po 1.000,00 KM mjesečno u trajanju do 12 mjeseci.

## **ZAŠTITA BRAKA I PORODICE**

Centar je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima djelujući kao organ starateljstva ostvarivao svoju funkciju primjenom svih instituta porodično pravne zaštite iz Porodičnog zakona FBiH, sa posebnim naglaskom na zaštitu braka i porodice, te zaštitu djece i njihovih prava i interesa.

Zaštitu braka i porodice Centar je vršio poštujući principe:

- zaštite privatnosti porodičnog života,
- ravnopravnosti, međusobnom pomaganju i poštivanju članova porodice,
- obaveze roditelja da osiguraju zaštitu interesa i dobrobiti djeteta i njihovoj odgovornosti u podizanju, odgoju i obrazovanju djeteta,
- pružanja starateljske zaštite djeci bez roditeljskog staranja i odraslim osobama koje nisu sposobne same starati se o sebi, svojim pravima, interesima i imovini.

Poslovi zaštite i pomoći porodici, Porodičnim zakonom povjereni su Centru za socijalni rad. Centar kao organ starateljstva ima ulogu inicijatora, koordinatora i organizatora socijalno-zaštitnih aktivnosti prema porodici i njenim članovima. Prema tome, Centru je osnovni cilj sačuvati, osnažiti i unaprijediti odnose u porodici, kao cjelini, a u sklopu toga zaštita pojedinih članova porodice.

Centar na traženje suda daje stručno mišljenje u postupku razvoda braka i postupku o povjeravanju, izdržavanju i kontaktiranju malodobne djece sa roditeljima.

Porodični zakon FBiH određuje da brak ne može zaključiti lice koje nije navršilo 18 godina života, ali iz opravdanih razloga sud može u vanparničnom postupku dozvoliti zaključenje braka maloljetniku starijem od 16 godina života, ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizilaze iz braka. Podnosioci prijedloga za zaključenje maloljetničkog braka su uglavnom djevojke koje žele stupiti u bračnu zajednicu. Po pravilu se radi o maloljetnicama koje već žive u vanbračnoj zajednici, trudne su ili imaju djecu.

U 2024. godini Centar je na zahtjev Općinskog suda u Zavidovićima za 3 mldb. osobe dostavio stručno mišljenje za zaključenje maloljetničkog braka.

U toku 2024. godine Centar je obradio 63 predmeta u vezi razvoda braka i nesređenih bračnih odnosa, 28 predmeta u vezi izmjene odluke o povjeravanju djece, 13 u vezi izdržavanja, 9 izmjena odluke o kontaktiranju, 31 konfliktne situacije u porodici, 33 terenskih posjeta vezanih za poslove iz porodične zaštite, 32 prisustva sudskim ročištima, 2 prisustva sudskim izvršenjima, te druge usluge socijalnog rada.

Za osuđene punoljetne osobe - izvršioci krivičnih djela koji se nalaze u KP zavodima na izdržavanju kazne zatvora, Centar daje socio-anamnestičke podatke i tokom godine obrađeno je 15 osoba.

Trebamo napomenuti da je jedna od najtežih posljedica poremećenih porodičnih odnosa otežano ostvarivanje osnovne porodične funkcije koja se sastoji u obezbjeđivanju optimalno mogućih uslova za psihofizički razvoj i vaspitanje djece. Zbog visokog rizika u kome se nalaze djeca iz porodica sa poremećenim odnosima, Centar (u svojstvu organa starateljstva) pruža stručnu pomoć u razrješavanju sukoba i primjenjuje mjere porodično-pravne zaštite ličnosti, prava i interesa maloljetne djece ugrožene dezintegracijom porodice i prestankom bračne ili vanbračne zajednice roditelja.

## **NASILJE U PORODICI**

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici propisuje se zaštita od nasilja u porodici, pojam nasilja u porodici, osobe koje se smatraju nasilnicima, te vrsta i svrha zaštitnih mjera za počinitelje nasilja u porodici i žrtve nasilja.

U toku 2024. godine Centar je obradio 57 predmeta nasilja u porodici, od kojih je u 33 slučajeva izrečena zaštitna mjera.

## **STARATELJSTVO**

Starateljstvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljskog staranja i punoljetnih osoba koje nisu sposobne, ili koje nisu u mogućnosti starati se o sebi, svojim pravima, interesima i obavezama. Starateljstvo je zamjena roditeljskog staranja, odnosno zaštita osobnosti i interesa punoljetnih šticećenika, naročito njihovim liječenjem i osposobljavanjem za samostalan život i rad.

Osobe pod starateljstvom su šticećenici. Organ starateljstva, odnosno centar za socijalni rad poslove starateljstva vrši putem imenovanog staratelja ili neposredno preko stručne osobe

U toku 2024. godine pod starateljstvom je bilo 7 djece lišene roditeljskog staranja, a za 11 djece je tokom godine prestala potreba za starateljstvom.

Broj punoljetnih osoba kojima je sud potpuno oduzeo poslovnu sposobnost i koje su pod starateljstvom je 64, a za 3 osobe je u toku postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti i stavljanja pod starateljstvo.

Porodičnim zakonom je propisano da će Centar postaviti staratelja za pojedine poslove ili određenu vrstu poslova odsutnom licu čije je boravište nepoznato, a koje nema zastupnika, nepoznatom vlasniku imovine kada je potrebno da se neko o toj imovini stara, kao i u drugim slučajevima kada je to potrebno radi zaštite prava i interesa određenog lica. Posebnog staratelja Centar postavlja i licu nad kojim roditelji vrše roditeljsko pravo radi zaključenja određenih pravnih poslova, kao i u drugim slučajevima kada su njihovi interesi u suprotnosti. U toku 2024. godini doneseno je 55 rješenja o postavljanju staratelja za poseban slučaj.

## **USVOJENJE**

Usvojenje je oblik društvene zaštite djece u kome djeca lišena roditeljskog prava i roditeljskog staranja, stiču roditelje i sve uslove za normalan razvoj, što porodica djetetu inače obezbjeđuje. Institut usvojenje je sa stručnog i teorijskog aspekta ocijenjen kao najpovoljniji oblik zaštite djece bez roditeljskog staranje jer ovoj djeci obezbjeđuje kvalitetnu i kompletnu zaštitu, djeca stiču roditelje i cjelovitu porodičnu sredinu, koja je najoptimalniji okvir za njihov svestran, skladan fizički, psihički, intelektualni i socijalni razvoj. U 2024. godini podneseno je 29 zahtjeva za usvojenje.

## **DJECA I OMLADINA NEPRILAGOĐENOG PONAŠANJA**

### ***Zaštita maloljetnih izvršilaca krivičnih djela***

Zadaci Centra odnose se na preduzimanje odgovarajućih mjera socijalne i porodično-pravne zaštite, prema krivično neodgovornim maloljetnicima i maloljetnicima prema kojima se primjenom principa cjelishodnosti ne vodi krivični postupak, učešće u krivičnom postupku, podnošenje izvještaja i prijedloga za izricanje mjere na sudu, neposredno izvršenje vaspitnih mjera, praćenje i izvještavanje suda o rezultatima izrečenih vaspitnih mjera.

Maloljetni delinkvent je lice koje narušava opće prihvaćene društvene norme ponašanja.

Podaci o broju primljenih predmeta, broju izvršenih krivičnih djela, broju maloljetnika počinioca krivičnih djela, prema podacima koji su obrađivani u ovom Centru pokazuju da je ova pojava u porastu.

Centar je u 2024. godini radio sa djecom i maloljetnicima koji su vršili krivična djela, kojima je sud izrekao vaspitne mjere i sa maloljetnicima do 14 godina, koji već pokazuju znake neprilagođenog ponašanja. S njima se radilo na zahtjev roditelja, škole ili tužilaštva. Ukupno je 35 takvih slučajeva.

U radu sa maloljetnicima Centar primjenjuje Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Službene novine FBiH", broj: 7/14), Uredbu o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima („Službene novine FBiH“, broj: 6/09) i Pravilnik o načinu vođenja i evidenciji o odgojnim mjerama izrčenim u krivičnom postupku protiv maloljetnika („Službene novine FBiH“, broj: 34/09). Podaci iz registra koji vodi Centar koriste se za sačinjavanje godišnjih izvještaja za statistiku za praćenje kretanja broja maloljetnih počinioca krivičnih djela u toku godine. Registar služi i za registrovanje svih maloljetnih počinioca krivičnih djela bez obzira da li im je izrečena mjera ili ne.

## **Saradnja Centra sa drugim institucijama i organizacijama**

JU Centar za socijalni rad Zavidovići je u toku 2024. godine sarađivao s Gradom Zavidovići, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, Općinskim sudom u Zavidovićima, Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Policijskom stanicom Zavidovići, JU Dom zdravlja Zavidovići, Tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnim sudom, školama sa područja Grada Zavidovići, mjesnim zajednicama, ustanovama socijalne zaštite, te sa nevladinim organizacijama i raznim udruženjima.

## **Edukacija zaposlenika**

Uvijek se osjeća potreba da se stručni radnici stručno usavršavaju kroz stručne časopise, seminare i slično kako bi unaprijedili vlastitu praksu. Zaposlenici Centra su i u 2024. godini bili uključeni u proces stručnog usavršavanja na organizovanim edukacijskim seminarima, radionicama, konferencijama ili savjetovanjima.

## **TREKUTNO STANJE U CENTRU**

JU Centar za socijalni rad Zavidovići djeluje na području Grada Zavidovići i vodi brigu o svim stanovnicima Grada Zavidovići. Prema Popisu stanovništva iz 2013. godine na području Grada Zavidovići živi 35.988 stanovnika, a gotovo da nema domaćinstva ili porodice koja se zbog neke potrebe nije obratila Centru.

Svakodnevno se obavljaju savjetodavni razgovori i rad s korisnicima – maloljetnici s poremećajem u ponašanju, porodice s narušenim porodičnim odnosima, bračni partneri u postupku brakorazvoda, žrtve nasilja, djeca i odrasla lica bez porodičnog staranja i sl., rad na terenu, vođenje postupaka za priznavanje prava iz socijalne zaštite, itd. U svom poslu stručni radnici se susreću sa osobama sa teškim životnim pričama kojima se treba potpuno posvetiti kako bi prevazišle poteškoće u kojim su se našle, pa zbog toga je neophodno obezbijediti uslove za takav pristup, odnosno propisan broj stručnog kadra.

Poslovi Centra su podijeljeni na 10 referata (10 zaposlenika) i to je nedovoljan broj referata, odnosno zaposlenika, s obzirom na obim i težinu poslova koji su u nadležnosti Centra.

Nisu ispunjeni ni minimalni standardi propisani Pravilnikom o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 15/13), a koji se odnose se na broj uposlenih stručnih radnika i drugih radnika, građevinski objekat, prostorije, opremu, kapacitet, održavanje higijene, kao i usluge koje ustanova pruža neovisno od korisničke grupe kojoj je usluga namijenjena.

Prema navedenom Pravilniku, broj stručnih radnika u JU Centar za socijalni rad Zavidovići bi trebao iznositi:

- 9 socijalnih radnika, a trenutno su zaposlena 4,
- 2 pravnika, trenutno zaposlen 1
- dva psihologa, trenutno nije zaposlen nijedan
- dva pedagoga, trenutno nije zaposlen nijedan

Pored gore navedenih stručnih radnika, u JU Centar za socijalni rad Zavidovići zaposleni su: direktor, administrativni radnik, knjigovođa, blagajnik i kurir/spremačica.

Ustanova sa trenutnim brojem zaposlenih neće biti u mogućnosti da ispuni sve obaveze koje se pred nju stavljaju. Zaposlenici pored svojih već postojećih poslova, preuzimaju i nove poslove koje su predviđeni novim zakonskim propisima. Svi stručni radnici rade duple norme, pa čak i više, i to već duži vremenski period što dovodi do preopterećenosti i nemogućnosti da se radi na prevenciji negativnih pojava u društvu, a kako bi trebalo jer socijalni rad je stručna i znanstveno utemeljena djelatnost na **preduzimanju mjera i akcija u cilju preventivnog djelovanja**, tj. sprečavanja pojava socijalnih problema u lokalnoj zajednici, grupi i kod pojedinca, kao i **rješavanje stanja socijalne potrebe pojedinca, grupe i zajednice**, uz njihovo puno angažovanje, kada im je pomoć potrebna. Za sagledavanje obima i težine poslova Centra, bitne su i sljedeće činjenice:

- Evidencijom nisu obuhvaćeni oni građani koji su se obratili Centru za pomoć i podršku, ali kojima Centar zbog restriktivnih zakonskih propisa nije bio u mogućnosti da pruži neophodnu pomoć ili da im prizna neko od prava iz socijalne zaštite.
- Kod većeg broja korisnika problemi su raznovrsni što otežava i čini kompleksnim cjelokupan socijalno-zaštitni proces.

Pored problema nedostatka stručnog kadra, problem predstavljaju i nedovoljni prostorni kapaciteti. Objekat JU Centar za socijalni rad Zavidovići je površine od oko 90 m<sup>2</sup>, sastoji se od 7 malih kancelarija, toaleta i uskog hodnika. U kancelarijama su po dva stručna radnika, koji rade različite poslove i imaju različite korisnike, i to znatno otežava njihov rad i umanjuje kvalitet pružanja usluga. Osobe sa kojima rade stručni radnici su osjetljive i ranjive i teško da se mogu povjeriti i iznijeti svoj problem ako postoji više osoba koje ih slušaju.

Neophodno je povećati prostorne kapacitete ustanove i s tim ciljem pokrenute su određene aktivnosti.

U 2015. godine izvršene su izmjene u regulacionom planu Grada Zavidovići (tada Općine Zavidovići) i planirana je dogradnja objekta JU Centar za socijalni rad Zavidovići i to objekat prizemlje plus sprat, a koji se veže za već postojeću zgradu ustanove.

U novembru 2023. godine urađen je projekat izgradnje novog objekta JU Centar za socijalni rad Zavidovići. Nakon toga aplicirali smo na poziv Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koji se odnosi na jačanje prostornih kapaciteta centara za socijalni rad u FBiH i na poziv Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, te i dobili sredstva u iznosu od:

- 234.935,00 KM od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
- 80.000,00 KM od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Odmah po uplati sredstava na račun ustanove, krenuli smo u realizaciju I faze projekta izgradnje novog objekta JU Centar za socijalni rad Zavidovići, čija ukupna vrijednost iznosi 570.000,00 KM.

I na kraju bitno je istaći da je, uz sve navedene probleme, ali uz maksimalne napore i zalaganje stručnih radnika Centra, odgovoreno na sve zadatke i uvedeni su u pravo svi koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Iako su stručni, predani i profesionalni zaposlenici JU Centar za socijalni rad Zavidovići u proteklom periodu, i pored svih navedenih problema, uspješno obavljali svoje poslove, trebamo biti svjesni činjenice da ovakav način rada nije moguć u nedogled i da je neophodno da se poduzmu aktivnosti na jačanju svih kapaciteta ustanove.

Jačanjem kapaciteta ustanove, stvorili bi se uslovi za preventivni rad i sprečavanje nastanka određenih negativnih pojava i socijalnih problema u lokalnoj zajednici, grupi i kod pojedinca.

## IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZAVIDOVIĆI

Organ upravljanja JU Centar za socijalni rad Zavidovići je Upravni odbor. U 2024. godini na sjednicama Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Zavidovići raspravljalo se o 18 tačaka. Upravni odbor je svoje poslove obavljao u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama i Odlukom o zadržavanju prava osnivača prema JU Centar za socijalni rad Zavidovići, te u skladu sa Pravilima JU Centar za socijalni rad Zavidovići. Upravni odbor se zalagao da ova ustanova izvrši sve planirane poslove, praćeno je finansijsko poslovanje Centra kao i provođenje cjelokupne djelatnosti.

Djelatnost Centra se finansira isključivo iz budžeta Općine, kao osnivača. U 2024. godini Centar je poslovao pozitivno. Izvještaj o finansijskom poslovanju Centra za 2024. godinu je sastavni dio ovog izvještaja.

Broj: 01-04-5-153/25


Dana: 27.03.2025. godine

Direktor  
Mirnesa Husanović, dipl.scr





Predsjednik Upravnog odbora  
Adis Hadžić, dipl.oec.



FINANSIJSKOPOSREDOVANJE  
INFORMATICKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA ZENICA  
ISPOSTAVA ZAVIDOVIĆI  
18-02-2025

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

Identifikacioni broj  
88.99

Organizacioni broj  
0

Operativni broj  
620

Funkcionalni kod  
0

Zavidovići  
Sjedište potrošačke jedinice

Fond  
Pojedinačni obrasci: ☐  
Konsolidovani obrasci: ☐

BILANS STANJA

na dan 31.12.2024. godine

| R.b. | Broj<br>konta | Pozicija                                                               | Oznaka za<br>AOP | U obračunskom periodu<br>tekuće godine | U istom obračunskom<br>periodu prethodne godine | Procenat<br>(4/5) x 100 |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 1             | 1 AKTIVA                                                               | 3                | 4                                      | 5                                               | 6                       |
| 2    | 100000+       | A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalih (3 do 10) | 001              | 274.676                                | 47.783                                          | 574,84                  |
| 3    | 110000        | Novčana sredstva i plemeniti metali                                    | 002              | 233.926                                | 45.833                                          | 510,39                  |
| 4    | 120000        | Vrijednosni papiri                                                     | 003              |                                        |                                                 |                         |
| 5    | 130000        | Kratkoročna potraživanja                                               | 004              |                                        |                                                 |                         |
| 6    | 140000        | Kratkoročni plasmani                                                   | 005              |                                        |                                                 |                         |
| 7    | 160000        | Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama         | 006              |                                        |                                                 |                         |
| 8    | 210000        | Zalije materijala i robe                                               | 007              |                                        |                                                 |                         |
| 9    | 220000        | Zalije sitnog inventara                                                | 008              |                                        |                                                 |                         |
| 10   | 190000        | Kratkoročna razgraničenja                                              | 009              | 40.750                                 | 1.950                                           | 2.089,74                |
| 11   | 000000        | B. Stalna sredstva (14+17+20+21)                                       | 010              | 55.428                                 | 51.540                                          | 107,54                  |
| 12   | 011000        | Stalna sredstva                                                        | 011              | 198.865                                | 191.962                                         | 103,60                  |
| 13   | 011900        | Ispravka vrijednosti stalnih sredstava                                 | 012              | 143.437                                | 140.422                                         | 102,15                  |
| 14   | 011-0119      | Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)                        | 013              | 55.428                                 | 51.540                                          | 107,54                  |
| 15   | 020000        | Dugoročni plasmani                                                     | 014              |                                        |                                                 |                         |
| 16   | 029000        | Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana                               | 015              |                                        |                                                 |                         |
| 17   | 020-029       | Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)                      | 016              |                                        |                                                 |                         |
| 18   | 031000        | Vrijednosni papiri                                                     | 017              |                                        |                                                 |                         |
| 19   | 031900        | Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira                               | 018              |                                        |                                                 |                         |
| 20   | 031-0319      | Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)                      | 019              |                                        |                                                 |                         |
| 21   | 09            | Dugoročna razgraničenja                                                | 020              |                                        |                                                 |                         |
| 22   |               | UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41                                              | 021              | 330.104                                | 99.323                                          | 332,35                  |

| R.b. | Broj<br>konta | Pozicija                                                      | Oznaka za<br>AOP | U obračunskom periodu<br>tekuće godine | U istom obračunskom<br>periodu prethodne godine | Procenat<br>(4/5) × 100 |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|      | 1             | 2                                                             | 3                | 4                                      | 5                                               | 6                       |
| 23   |               | II PASIVA                                                     |                  |                                        |                                                 |                         |
| 24   | 300000        | A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)             | 022              |                                        |                                                 |                         |
| 25   | 310000        | Kratkoročne tekuće obaveze                                    | 023              | 274.660                                | 47.387                                          | 579,61                  |
| 26   | 320000        | Obaveze po osnovu vrijednosnih papira                         | 024              | 1.985                                  | 1.996                                           | 99,45                   |
| 27   | 330000        | Kratkoročni krediti i zajmovi                                 | 025              |                                        |                                                 |                         |
| 28   | 340000        | Obaveze prema zaposlenicima                                   | 026              |                                        |                                                 |                         |
| 29   | 360000        | Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama | 027              | 30.389                                 | 27.604                                          | 110,09                  |
| 30   | 390000        | Kratkoročna razgraničenja                                     | 028              |                                        |                                                 |                         |
| 31   | 400000        | B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)               | 029              | 242.286                                | 17.787                                          | 1.362,15                |
| 32   | 410000        | Dugoročni krediti i zajmovi                                   | 030              |                                        |                                                 |                         |
| 33   | 420000        | Ostale dugoročne obaveze                                      | 031              |                                        |                                                 |                         |
| 34   | 490000        | Dugoročna razgraničenja                                       | 032              |                                        |                                                 |                         |
| 35   | 500000        | C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39-40)                  | 033              |                                        |                                                 |                         |
| 36   | 510000        | Izvori stalnih sredstava                                      | 034              | 55.444                                 | 51.936                                          | 106,75                  |
| 37   | 520000        | Ostali izvori sredstava                                       | 035              | 55.428                                 | 51.540                                          | 107,54                  |
| 38   | 530000        | Izvori sredstava rezervi                                      | 036              |                                        |                                                 |                         |
| 39   | 590000        | Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima                     | 037              |                                        |                                                 |                         |
| 40   | 590000        | Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima                     | 038              | 16                                     | 396                                             | 4,04                    |
| 41   |               | UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22                                 | 039              | 330.104                                | 99.323                                          | 332,35                  |

Zavidović, 11.02.2025.


Mjesto i datum



MUŠIĆ (RASIM) RASIM  
Certifikovani računovoda

CR-4559/5  
Broj dozvole

061/612-291  
Kontakt



Mirnesa Husanović  
Rukovodilac

*Mirnesa Husanović*

Kontrolni broj: 10768560763399

0  
Nadležno ministarstvo

JU Centar za socijalni rad Zavidovići  
Potrošačka jedinica - glava

Zavidovići  
Sjedište potrošačke jedinice

4218289800000  
Identifikacioni broj  
88,99  
Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

Organizacioni broj  
0  
Operativni broj  
620  
Funkcionalni kod  
0

Fond  
Pojedinačni obrasci: ☐  
Konsolidovani obrasci: ☐

RAČUN PRIHODA I RASHODA  
Period izvještavanja od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine

| Redni broj | Broj konta | Opis                                                          | Oznaka za AOP | U obračunskom periodu<br>tekuće godine | U istom obračunskom<br>periodu prethodne godine | Procenat<br>(4/5) x 100 |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 1          | 1 RASHODI (2+26)                                              | 3             | 4                                      | 5                                               | 6                       |
| 2          |            | TEKUĆI RASHODI (3+6+7+17+34)                                  | 100           | 5.142.942                              | 5.293.317                                       | 97,16                   |
| 3          | 611000     | Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)                     | 101           | 5.142.942                              | 5.293.317                                       | 97,16                   |
| 4          | 611100     | Bruto plaće i naknade                                         | 102           | 338.034                                | 306.467                                         | 110,30                  |
| 5          | 611200     | Naknade troškova zaposlenih                                   | 103           | 287.665                                | 265.132                                         | 108,50                  |
| 6          | 612000     | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 104           | 50.369                                 | 41.335                                          | 121,86                  |
| 7          | 613000     | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (8+...+16)       | 105           | 30205                                  | 27.839                                          | 108,50                  |
| 8          | 613100     | Putni troškovi                                                | 106           | 29.120                                 | 38.278                                          | 76,08                   |
| 9          | 613200     | Izdaci za energiju                                            | 107           | 170                                    | 167                                             | 101,80                  |
| 10         | 613300     | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                     | 108           | 1.943                                  | 2.496                                           | 77,84                   |
| 11         | 613400     | Nabavka materijala i sitnog inventara                         | 109           | 6.743                                  | 7.331                                           | 91,98                   |
| 12         | 613500     | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 110           | 4.392                                  | 6.174                                           | 71,14                   |
| 13         | 613600     | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine         | 111           | 2.236                                  | 1.918                                           | 116,58                  |
| 14         | 613700     | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 112           |                                        | 100                                             |                         |
| 15         | 613800     | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 113           | 423                                    | 1.307                                           | 32,36                   |
| 16         | 613900     | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 114           | 3.401                                  | 3.244                                           | 104,84                  |
| 17         | 614000     | Tekući transferi i drugi tekući rashodi (18+...+25)           | 115           | 9.812                                  | 15.541                                          | 63,14                   |
| 18         | 614100     | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima            | 116           | 4.745.583                              | 4.920.733                                       | 96,44                   |
| 19         | 614200     | Tekući transferi pojedinacima                                 | 117           | 4.745.583                              | 4.920.733                                       | 96,44                   |
| 20         | 614300     | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                   | 118           |                                        |                                                 |                         |
| 21         | 614400     | Subvencije javnim preduzećima                                 | 119           |                                        |                                                 |                         |
| 22         | 614500     | Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima             | 120           |                                        |                                                 |                         |
| 23         | 614600     | Subvencije finansijskim institucijama                         | 121           |                                        |                                                 |                         |
| 24         | 614700     | Tekući transferi u inostranstvo                               | 122           |                                        |                                                 |                         |
| 25         | 614800     | Drugi tekući rashodi                                          | 123           |                                        |                                                 |                         |
|            |            |                                                               | 124           |                                        |                                                 |                         |


Kontrolni broj: 1321570156



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 26 | 615000 | Kapitalni transferi (27+...+33)                                                                                                                                                                                                                 | 125 |           |           |        |
| 27 | 615100 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima                                                                                                                                                                                           | 126 |           |           |        |
| 28 | 615200 | Kapitalni transferi pojedinca                                                                                                                                                                                                                   | 127 |           |           |        |
| 29 | 615300 | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama                                                                                                                                                                                                  | 128 |           |           |        |
| 30 | 615400 | Kapitalni transferi javnim preduzećima                                                                                                                                                                                                          | 129 |           |           |        |
| 31 | 615500 | Kapitalni transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima                                                                                                                                                                                      | 130 |           |           |        |
| 32 | 615600 | Kapitalni transferi finansijskim institucijama                                                                                                                                                                                                  | 131 |           |           |        |
| 33 | 615700 | Kapitalni transferi u inostranstvo                                                                                                                                                                                                              | 132 |           |           |        |
| 34 | 616000 | Izdaci za kamate (35+...+38)                                                                                                                                                                                                                    | 133 |           |           |        |
| 35 | 616100 | Kamate na pozajmice primljene kroz Državu                                                                                                                                                                                                       | 134 |           |           |        |
| 36 | 616200 | Izdaci za inostrane kamate                                                                                                                                                                                                                      | 135 |           |           |        |
| 37 | 616300 | Kamate na domaće pozajmljivanje                                                                                                                                                                                                                 | 136 |           |           |        |
| 38 | 616500 | Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama                                                                                                                                                                                           | 137 |           |           |        |
| 39 | 700000 | II PRIHODI (40+55+73)                                                                                                                                                                                                                           | 138 | 5.142.958 | 5.293.713 | 97,15  |
| 40 | 710000 | PRIHODI OD POREZA (41+45+46+47+48+52+53+54)                                                                                                                                                                                                     | 139 |           |           |        |
| 41 | 711000 | Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 42 do 44)                                                                                                                                                                                            | 140 |           |           |        |
| 42 | 711100 | Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)                                                                                                                                                                                             | 141 |           |           |        |
| 43 | 711200 | Porezi na dobit preduzeća                                                                                                                                                                                                                       | 142 |           |           |        |
| 44 | 711900 | Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija, i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća | 143 |           |           |        |
| 45 | 712000 | Doprinosi za socijalnu zaštitu                                                                                                                                                                                                                  | 144 |           |           |        |
| 46 | 713000 | Porezi na plaće i radnu snagu                                                                                                                                                                                                                   | 145 |           |           |        |
| 47 | 714000 | Porezi na imovinu                                                                                                                                                                                                                               | 146 |           |           |        |
| 48 | 715000 | Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+...+51)                                                                                                                                       | 147 |           |           |        |
| 49 | 715100 | Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost                                                                                                                                                                          | 148 |           |           |        |
| 50 | 715200 | Porez na promet posebnih usluga                                                                                                                                                                                                                 | 149 |           |           |        |
| 51 | 715900 | Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)                                                                                                                                                                                   | 150 |           |           |        |
| 52 | 716000 | Porezi na dohodak                                                                                                                                                                                                                               | 151 |           |           |        |
| 53 | 717000 | Prihodi od indirektnih poreza                                                                                                                                                                                                                   | 152 |           |           |        |
| 54 | 719000 | Ostali porezi                                                                                                                                                                                                                                   | 153 |           |           |        |
| 55 | 720000 | NEPOREZNI PRIHODI (56+64+72)                                                                                                                                                                                                                    | 154 | 2.876     | 10.402    | 27,65  |
| 56 | 721000 | Prihodi od preduzećničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+...+63)                                                                                                                                              | 155 | 9         | 4         | 225,00 |
| 57 | 721100 | Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija                                                                                                                                                                    | 156 |           |           |        |
| 58 | 721200 | Ostali prihodi od imovine                                                                                                                                                                                                                       | 157 | 9         | 4         | 225,00 |
| 59 | 721300 | Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu                                                                                                                                                                                   | 158 |           |           |        |
| 60 | 721400 | Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu                                                                                                                                                                                              | 159 |           |           |        |
| 61 | 721500 | Prihodi od pozitivnih kursnih razlika                                                                                                                                                                                                           | 160 |           |           |        |
| 62 | 721600 | Prihodi od privatizacije                                                                                                                                                                                                                        | 161 |           |           |        |
| 63 | 721700 | Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju                                                                                                                                                                                       | 162 |           |           |        |

|    |        |                                                                                                           |     |  |           |  |           |        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|--|-----------|--------|
| 64 | 722000 | Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+...+71)                                           | 163 |  | 2.867     |  | 10.398    | 27.57  |
| 65 | 722100 | Administrativne takse                                                                                     | 164 |  |           |  |           |        |
| 66 | 722200 | Sudske takse                                                                                              | 165 |  |           |  |           |        |
| 67 | 722300 | Komunalne naknade i takse                                                                                 | 166 |  |           |  |           |        |
| 68 | 722400 | Ostale budžetske naknade i takse                                                                          | 167 |  |           |  |           |        |
| 69 | 722500 | Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima                                                 | 168 |  | 2.181     |  | 1.845     | 118,21 |
| 70 | 722600 | Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) | 169 |  |           |  |           |        |
| 71 | 722700 | Neposredne uplate - prihodi                                                                               | 170 |  |           |  |           |        |
| 72 | 723000 | Novčane kazne (neporeske prihode)                                                                         | 171 |  | 686       |  | 8.553     | 8,02   |
| 73 | 730000 | PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (74+76+78+80+86)                                                           | 172 |  |           |  |           |        |
| 74 | 731000 | Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 75)                     | 173 |  | 5.140.082 |  | 5.283.311 | 97,29  |
| 75 | 731100 | Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija                                | 174 |  |           |  |           |        |
| 76 | 732000 | Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.br. 77)                                             | 175 |  | 5.133.179 |  | 5.282.305 | 97,18  |
| 77 | 732100 | Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova                                              | 176 |  | 5.133.179 |  | 5.282.305 | 97,18  |
| 78 | 733000 | Donacije (r.br. 79)                                                                                       | 177 |  |           |  |           |        |
| 79 | 733100 | Donacije                                                                                                  | 178 |  |           |  |           |        |
| 80 | 740000 | KAPITALNI TRANSFERI (81+83)                                                                               | 179 |  |           |  |           |        |
| 81 | 741000 | Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 82)                  | 180 |  | 6.903     |  | 1.006     | 686,18 |
| 82 | 741100 | Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija                             | 181 |  | 6.903     |  | 1.006     | 686,18 |
| 83 | 742000 | Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84+85)                                                       | 182 |  | 6.903     |  | 1.006     | 686,18 |
| 84 | 742100 | Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova                                                     | 183 |  |           |  |           |        |
| 85 | 742200 | Kapitalni transferi od nevladinih izvora                                                                  | 184 |  |           |  |           |        |
| 86 | 770000 | Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r.br. 87)                                                            | 185 |  |           |  |           |        |
| 87 | 777000 | Prihodi po osnovu zaostalih obaveza                                                                       | 186 |  |           |  |           |        |
| 88 |        | VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)                                                                  | 187 |  | 16        |  | 396       | 4,04   |
| 89 |        | VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39)                                                                  | 188 |  | 0         |  | 0         |        |
| 90 |        | Pokriveno:                                                                                                |     |  |           |  |           |        |
| 91 |        |                                                                                                           |     |  |           |  |           |        |
| 92 |        |                                                                                                           |     |  |           |  |           |        |
| 93 |        | Nepokriveno:                                                                                              |     |  |           |  |           |        |


Zaviđović, 11.02.2025.  
Mjesto i datum



MUŠIĆ (RASIM) RASIM  
Certifikovani računovoda

CR-4559/5  
Broj licence

061/612-291  
Kontakt



Mirnesa Husanović  
Rukovodilac

M.P.